

**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić**

**Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 71/17**

**Redni broj iz Plana javnih nabavki: 270 i 281**

**Mjesto i datum: Nikšić, 21.09.2017.godine**

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU  
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE  
ZA NABAVKU USLUGA  
po partijama kako slijedi:**

Partija 1: Zaštitne mjere na dovodnom cjevovodu: Izgradnja odgovarajućih podesta, stepeništa i zaštitnih ograda;

Partija 2: Popravka električnih instalacija (zamjena oštećenih električnih kablova);

Partija 3: Postavljanje i održavanje leđobrana na ljestvama;

Partija 4: Ispitivanje sredstava za rad za potrebe EPCG AD

## SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE .....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA .....	7
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU .....	18
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .....	19
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	20
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA .....	21
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ .....	22
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	23
SADRŽAJ PONUDE .....	24
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU.....	25
FINANSIJSKI DIO PONUDE .....	31
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA.....	35
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	36
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	37
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	42
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE .....	56
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA .....	61
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	62

## POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

### I Podaci o naručiocu

Naručilac: <b>Elektroprivreda Crne Gore AD</b>	Lice za davanje informacija: <b>Andrija Lazović</b>
Adresa: <b>Vuka Karadžića br. 2</b>	Poštanski broj: <b>81400</b>
Sjedište: <b>Nikšić</b>	Identifikacioni broj: <b>02002230</b>
Telefon: <b>+382 40 204 220</b>	Faks: <b>+382 40 214 247</b>
Elektronska pošta (e-mail): <b>andrija.lazovic@epcg.com</b>	Internet stranica (web): <a href="http://www.epcg.com">www.epcg.com</a>

### II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

### III Predmet javne nabavke

a) **Vrsta predmeta javne nabavke**

Usluge

b) **Opis predmeta javne nabavke**

Nabavka usluga po partijama kako slijedi: Partija 1: Zaštitne mjere na dovodnom cjevovodu; Izgradnja odgovarajućih podesta, stepeništa i zaštitnih ograda; Partija 2: Popravka električnih instalacija (zamjena oštećenih električnih kablova); Partija 3: Postavljanje i održavanje leđobrana na ljestvama i Partija 4: Ispitivanje sredstava za rad za potrebe EPCG AD, evidentirana u Planu javnih nabavki br. 10-00-22245 od 14.06.2017.godine pod rednim brojevima 270 i 281.

c) **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

90700000-4 Usluge u području zaštite životne sredine i ekologije  
90000000-7 Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada, sanitarne usluge i usluge u području zaštite životne sredine;  
71300000-1 Usluge inženjeringa

### IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

### V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

po partijama, procijenjene vrijednosti sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost:

Partija 1: Zaštitne mjere na dovodnom cjevovodu: Izgradnja odgovarajućih podesta, stepeništa i zaštitnih ograda 30.000,00 €

Partija 2: Popravka električnih instalacija (zamjena oštećenih električnih kablova) 10.000,00 €

Partija 3: Postavljanje i održavanje leđobrana na ljestvama 15.000,00 €

Partija 4: Ispitivanje sredstava za rad za potrebe EPCG AD 4.500,00 €

UKUPNO: 59.500,00 €

## VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

## VII Uslovi za učesće u postupku javne nabavke

### a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

## Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

### PARTIJA 4:

U ponudi dostaviti ovlašćenje Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore za obavljanje ove vrste usluga.

## **b) Fakultativni uslovi**

### **b1) ekonomsko-financijska sposobnost**

Ispunjenost uslova ekonomsko-financijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

Ne zahtjeva se.

### **b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza (POSEBNO ZA SVE PARTIJE):

liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuđač za izvršavanje konkretnih usluga,

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

## **VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

## **IX Garancija ponude**

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

## **X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

a) Rok izvršenja ugovora:

Partija 1: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora;

Partija 2: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora;

Partija 3: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora;

Partija 4: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora;

b) Mjesto izvršenja ugovora je:

Partija 1: HE Perućica;

Partija 2: HE Perućica;

Partija 3: HE Perućica;

Partija 4: HE Perućica i HE Piva.

#### **XI Jezik ponude:**

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

#### **XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

najniža ponuđena cijena broj bodova

#### **XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 30.10.2017. godine do 9 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 30.10.2017. godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

#### **XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

#### **XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke**

##### **Rok i način plaćanja**

Rok plaćanja je: u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene usluge, ovjerene od strane nadležnog organa Naručioca.

Način plaćanja je: virman.

##### **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužem od ponuđenog roka za izvođenje radova.

##### **Tajnost podataka**

Tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

### Partija 1:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	<b>Zaštitne mjere na dovodnom cjevovodu: Izgradnja odgovarajućih podesta, stepeništa i zaštitnih ograda</b>	HOP U 100×35×5 (podest) Dimenzija: 2410 Veza: Skica br. 6.	kom.	3
2		HOP U 100×35×5 (podest) Dimenzija: 2940 Veza: Skica br. 7.	kom.	3
3		HOP U 100×35×5 (podest) Dimenzija: 1685 Veza: Skica b.r 8.	kom.	3
4		HOP U 100×35×5 (podest) Dimenzija: 2500	kom.	3
5		HOP U 100×35×5 (podest) Dimenzija: 2494	kom.	3
6		HOP U 100×35×5 Dimenzija: 2750	kom.	62
7		HOP U 100×35×5 Dimenzija: 988	kom.	31
9		Kutija 50×30×3 (podest) Dimenzija: 2705 Veza: Skica br. 1.	kom.	4
8		Kutija 50×30×3 (podest) Dimenzija: 3030 Veza: Skica br. 2.	kom.	2
10		Kutija 50×30×3 (podest) Dimenzija: 2230 Veza: Skica br. 3.	kom.	2
11		Kutija 50×30×3 Dimenzija: 1730 Veza: Skica br. 4.	kom.	136
12		Kutija 50×30×3 Dimenzija: 3000 Veza: Skica br. 5.	kom.	124
13		HOP L 35×35×4 Dimenzija: 2558	kom.	16
14		HOP L 35×35×4 Dimenzija: 1070	kom.	125
15		Gazište HOP L 35×35×4 Dimenzije: 1000×220 Veza: Skica br. 9.	kom.	12
16		HOP U 100×35×5 (stepenište) Dimenzije: 988 Veza: Skica br.10.	kom.	1
17		Nosač gazišta HOP U 100×35×5 Dimenzije: 3745 Veza: Skica br.13.	kom.	1+1
18		Vezna ploča br.1 Dimenzije: 100×100 Veza: Skica br. 11	kom.	142

19	Vezna ploča br.2 Dimenzije: 300×100 Veza: Skica br. 12	kom.	71
20	Vezna ploča br.3 Dimenzije: 160×160 Veza: Skica br. 14	kom.	66
21	Vezna ploča br.4 Dimenzije: 340×160 Veza: Skica br. 15	kom.	2
22	Vezna ploča br.5 Dimenzije: 240×50 Veza: Skica br. 16	kom.	71
23	Vezna ploča br.6 Dimenzije: 70×50 Veza: Skica br. 20	kom.	6
24	Vezni lim za štapove Dimenzije: 200×50 Veza: Skica br.17	kom.	172
25	Vezna ploča ua HOP U Dimenzije: 100×35 Veza: Skica br.18	kom	77
26	Poliesterski panel SCH35/30 Dimenzija: 965x210 Veza: Skica br. 19	kom.	12
27	Poliesterski panel SCH35/30 Dimenzija:2000×1000	kom.	60
28	Fiks anker W/FAZ/A4 Dimenzija: M12-50/145	kom.	250
29	Fiks anker W/FAZ/A4 Dimenzija: M12-85/180	kom.	50
30	Vijak M12 Dimenzija: M12/35	kom.	1000
31	Navrtka M12	kom.	1000
32	Elastična podloška za vijak M12	kom.	2000
33	Antikorozivna temeljna boja (uljana), Pak. 0.75l	kom.	40
34	Završna boja (uljana) RAL 9016 (bijela) Pak. 0.75l	kom.	40
35	Aparat za MIG/MA G varenje (40-450A) (polikabal-pištolj, tri šobe i po 5 dizni za 1.2 i 1.6 mm)  Odgovara: VARMIG 451 D44 Synergy ili ekvivalent	kom.	1
36	Polikabal – pištolj 0.8-1.0mm, dvije šobe, po pet dizni za 0.8 i 1.0 mm	kom.	1
37	Žica za MAG zavarivanje CO <sub>2</sub> atmosferi Pak 0.8/15kg	kom.	2
38	Žica za MAG zavarivanje CO <sub>2</sub> atmosferi Pak 1.0/15kg	kom.	2
39	Žica za MAG zavarivanje CO <sub>2</sub> atmosferi Pak 1.2/15kg	kom.	2
40	Žica za MAG zavarivanje CO <sub>2</sub> atmosferi Pak 1.6/15kg	kom.	2

**Napomena:**

Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.



U dokumentima ispod preuzimate skice po kojima treba izraditi navedene elemente:



Crtezi Partija 1.rar

## Partija 2:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	<b>Popravka električnih instalacija (zamjena oštećenih električnih kablova)</b>	Svetiljka sa integriranim LED modulom, dužine od 600-710mm, sa tijelom izrađenim od aluminijuma i protektorom od poli-karbonata otpornog na udar. Snaga svjetiljke treba da bude 21W, temperatura boje 4.000K, svjetlosni fluks minimum 2.130Lm, minimum 50.000 časova rada, sa simetričnom distribucijom svjetlosti. Kompletna svjetiljka mora da ima stepen zaštite minimum IP65, kao i otpornost na udare 2xIK10, zbog predviđenog mjesta ugradnje, shodno standardu EN 60598. Minimalni garantni rok proizvoda treba da bude 5 godina. Osram ili ekvivalent	kom.	15
2		Svetiljka sa integriranim LED modulom, dužine od 1.200-1.270mm, sa tijelom izrađenim od aluminijuma i protektorom od poli-karbonata otpornog na udar. Snaga svjetiljke treba da bude 43W, temperatura boje 4.000K, svjetlosni fluks minimum 3.960Lm, minimum 50.000 časova rada, sa simetričnom distribucijom svjetlosti. Kompletna svjetiljka mora da ima stepen zaštite minimum IP65, kao i otpornost na udare 2xIK10, zbog predviđenog mjesta ugradnje, shodno standardu EN 60598. Minimalni garantni rok proizvoda treba da bude 5 godina. Osram ili ekvivalent	kom.	35
3		Tipla sa šarafo $\varnothing$ 8 Feman ili ekvivalent	kom.	300
4		Tipla sa šarafo $\varnothing$ 6 Feman ili ekvivalent	kom.	500
5		Kablovska obujmica (plastična) za nizanje jedne ispod druge $\varnothing$ 11-18mm Feman ili ekvivalent	kom.	500
6		Kablovska obujmica (plastična) za nizanje jedne ispod druge $\varnothing$ 16-24mm Feman ili ekvivalent	kom.	500

### Napomena:

Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

### Dokazi o kvalitetu:

Uz ponudu ponuđači trebaju dostaviti :

- Sertifikat od akreditovane laboratorije i ENEC sertifikat za nuđene svjetiljke;
- Izjavu o garantnom roku proizvođača;
- Tehničku dokumentaciju iz koje se vidi da svjetiljke zadovoljavaju date tehničke karakteristike.

### Partija 3:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Postavljanje i održavanje leđobrana na ljestvama	<p><b>Zatvaračnica Vrtac:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablasti zatvarač <ul style="list-style-type: none"> <li>o Na zaštitnom limu od cilindra tablastog zatvarača nivo "+2" postoji stepenište oko kojeg je potrebno postaviti zaštitnu ogradu – leđobran na dužini od 2m. Leđobran treba da omogući nesmetano penjanje i spuštanje postojećim stepeništem kao i da obezbijedi potrebnu zaštitu prilikom korišćenja istih. Visinu leđobrana uskladiti sa standardom i važećim propisima.</li> </ul> </li> <li>• Pristupno stepenište za rešetku zatvaračnice <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sa platoa gdje se nalazi mašina za čišćenje rešetke i u pravcu rešetke postoje dva paralelna metalna stepeništa svako po 17m dužine. Stepenište je postavljeno pod nagibom tako da zaštitna oграда - leđobran oko istog treba da ima visinu koja će omogućiti nesmetano i bezbjedno spuštanje i penjanje. Visina konstrukcije leđobrana u odnosu na osu stepeništa ne treba da bude niža od 1m. Ukupna dužina potrebne konstrukcije leđobrana za dva stepeništa je 30m.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Zatvaračnica Slano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pristupno stepenište prema tijelu segmentnog zatvarača <ul style="list-style-type: none"> <li>o U cilju povećavanja bezbjednosti ljudi prilikom njihovog pristupa predmetnoj opremi potrebno je na već postojećem stepeništu izraditi zaštitnu ogradu -leđobran. Sa nivoa "0" prema tijelu segmentnog zatvarača, novo "-1" i nivo "-2", potrebno je ugraditi leđobrane ukupne dužine 7m. Visinu leđobrana uskladiti sa standardom i važećim propisima.</li> </ul> </li> <li>• Tablasti zatvarač</li> </ul>	komplet	1

		<p>o Na zaštitnom limu od cilindra tablastog zatvarača, nivo "+2", postoji stepenište oko kojeg je potrebno postaviti zaštitnu ogradu – leđobran. Ukupna dužina leđobrana je 2m. Na nivou "0", sa pozicije gdje se metalnim stepeništem pristupa nivou "+1" potrebno je izraditi zaštitnu ograradu oko postojećeg platoa. Ogradu treba izraditi i učvrstiti na spoljne zidove betonskog platoa na način da ne sužava pristupni prostor stepeništu za nivo "+1". Ukupna dužina ograde je 3m i treba da se izradi od cijevnih profila koje treba uskladiti sa postojećim stepeništem. Na istom mjestu , u podu, potrebno je uraditi dva gazišta dimenzia 0.25x0.6m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sve metalne elemente treba AKZ tretirati sa dva temeljna i jednim završnim premazom ali tako da prije primjene navedenih mjera svako prisustvo korozije mora biti odstranjeno.</li> </ul> <p><b>Zatvaračnica Ulazna građevina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablasti zatvarač</li> </ul> <p>o Na pristupnom stepeništu prema cilindru tablastog zatvarača izraditi zaštitnu ogradu – leđobran u dužini od 10m. Leđobran treba da omogući bezbjedno i nesmetano penjanje i spuštanje postojećim stepeništem. Visinu leđobrana uskladiti sa standardom i važećim propisima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sve metalne elemente treba AKZ tretirati sa dva temeljna i jednim završnim premazom ali tako da prije primjene navedenih mjera svako prisustvo korozije mora biti odstranjeno.</li> </ul> <p><b>Mašinska zgrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pristupno stepenište za ravnu krovnu ploču mašinske zgrade</li> </ul> <p>o Na postojećem pristupnom stepeništu za ravnu površinu krova mašinske zgrade , izraditi zaštitnu ogradu – leđobran u dužini od 5m. Leđobran treba da omogući bezbjedno i nesmetano penjanje i spuštanje postojećim stepeništem. Visinu leđobrana uskladiti sa standardom i važećim propisima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pristupno stepenište za krovni rastavljač 35kV</li> </ul> <p>o Na postojećem pristupnom stepeništu krovnog rastavljača mašinske zgrade , izraditi zaštitnu ogradu – leđobran u dužini od 5m.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Leđobran treba da omogući bezbjedno i nesmetano penjanje i spuštanje postojećim stepeništem. Visinu leđobrana uskladiti sa standardom i važećim propisima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sve metalne elemente treba AKZ tretirati sa dva temeljna i jednim završnim premazom ali tako da prije primjene navedenih mjera svako prisustvo korozije mora biti odstranjeno.</li> </ul> <p><b>Dovodni cjevovod ( Lokacija T-7 )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Most</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sa obadvije strane mosta dužine 70m potrebno je izraditi zaštitnu ogradu visine 1m. Ogradu izraditi od kutija 40x40x2.5 ili sličnih ali da težina istih po dužnom metru nije manja od 2.5kg. Ogradu izraditi od navedenih profila tako da se postave dvije horizontalne kutije svaka na rastojanju od 0.5 m u odnosu na drugu. Poprečna ukrućenja uraditi na svaka 2m pri čemu je potrebno koristiti profili kao i za horizontale. Ograda ne treba da bude demontažna tako da se mora ankerisati za postojeću betonsku konstrukciju. Gornja horizontalna kutija treba da poklopi kutije za ukrućenja tako da onemogući ulazak vode u iste. Potreban broj kutija standardne dužine 6m je 72 kom.</li> </ul> </li> <li>• Sve metalne elemente treba AKZ tretirati sa dva temeljna i jednim završnim premazom ali tako da prije primjene navedenih mjera svako prisustvo korozije mora biti odstranjeno.</li> </ul>		
--	--	---	--	--

**Napomena:**

Kako bi ponuda bila što preciznije definisana poželjno je obići lice mjesta sa ovlašćenim licima HE“Perućica“. Obilazak je moguće izvršiti u periodu od 21.09.2017. do 23.10.2017. godine. Kontakt osoba za obilazak: Milan Radović, tel. 067 891 767, mail: [milan.radovic@epcg.com](mailto:milan.radovic@epcg.com)

#### Partija 4: Ispitivanje sredstava za rad za potrebe EPCG AD

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	<b>Ispitivanje sredstava za rad za potrebe HE Perućica</b>	Dizel agregati na zatvaračnicama Krupac i Slano Proizvođač: CUMMINS POWER GENERATION - Engleska Model C38 D5 (kontejnerski) Standby Snaga – 38 kVA/30,4 kW sa faktorom snage $\cos\omega = 0.8$ Prime Snaga – 35 kVA / 28 kW sa faktorom snage $\cos\omega = 0.8$ Napon:400/230 V, faze: tri, frekvencija: 50 Hz, broj obrtaja: 1500	kom	2
2		Dizel agregat na zatvaračnici Vrtac Proizvođač: CUMMINS POWER GENERATION - Engleska Model C150 D5 (otvoren) Standby Snaga – 150 kVA/120 kW sa faktorom snage $\cos\omega = 0.8$ Prime Snaga – 136 kVA/109 kW sa faktorom snage $\cos\omega = 0.8$ Napon:400/230 V, faze: tri, frekvencija: 50 Hz, broj obrtaja: 1500	kom	1
3		Dizel agregat na Ulaznoj građevini (Norin) Proizvođač: CUMMINS POWER GENERATION - Engleska Model C200 D5 (otvoren) Snaga – 200 kVA	kom	1
4		Namjensko vozilo sa korpom IVECO 50C17L sa ugrađenom dizalicom sa korpom P.P.R.P. TP-14 Podaci o dizalici: seijski br. 004/2014; tip: P.P.R.P. TP-14; dozvoljeno opt.korpe: 200kg; broj osoba: 2x80kg + 40kg; najveća dozvoljena ručna sila: 15dN; sopstvena masa 1420kg; max bočni dohvat: 7000mm; radna visina korpe: 14800mm; proizvođač HIDRAULIKA KURELJA PROLETER DOO KRAGUJEVAC; godina proizvodnje 2014. Podaci o vozilu: proizvođač IVECO 50C17L; tip: specijalno vozilo	kom	1
5		Stabilna posuda pod pritiskom OROMETAL, godina proizvodnje 1980; fab. br.833, radni medij voda, $V=8m^3$ , $P=8bar$ , materijal kotlovskog lima Č. 1204 Pregled i ispitivanje na nepropusnost stabilne posude pod pritiskom, sa kontrolom prirubničkih zavarenih spojeva i mjerenjem debljine plašta (u	kom	1

		skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom)		
6		Dizel agregati na zatvaračnicama Krupac i Slano Proizvođač: CUMMINS POWER GENERATION - Engleska Model C38 D5 (kontejnerski) Standby Snaga – 38 kVA/30,4 kW sa faktorom snage $\cos\omega = 0.8$ Prime Snaga – 35 kVA / 28 kW sa faktorom snage $\cos\omega = 0.8$ Napon:400/230 V, faze: tri, frekvencija: 50 Hz, broj obrtaja: 1500	kom	2
<b>UKUPNO HE PERUĆICA</b>				
7	<b>Ispitivanje sredstava za rad za potrebe HE Piva</b>	<b>Viljuškar</b> 100 kN Litostroj	kom	1
8		<b>Viljuškar</b> 20 kN NISAN	kom	1
9		<b>Stona bušilica-Alztronik</b> 14 230V 10 A 84 Kg	kom	1
10		<b>Kompresor</b> 10 bar ABAC 100HP3	kom	1
11		<b>Prečistač vazduha</b> - TEKA	kom	1
12		<b>Aparat za varenje</b> -Varmig 271	kom	1
13		<b>Mašina za pranje pod pritiskom</b> KAROCHER HD 10/25-4 S	kom	1
14		<b>Aparat za varenje</b> KEMPPI MASTER MLS 2500	kom	1
15		<b>Cirkular</b> ,proiz.Arsenije Spasić-Zaječar god .proizv. 1997	kom	1
16		<b>Dizel električni agregat</b> , model P800 E1 god.pr.2006 ;snaga 800 kVA-640 kW;proizvođač:Perkins	kom	1
17	<b>Elektroinstalacije -Samački hotel</b> Ispitivanje djelova elektro i gromobranskih instalacija i uzemljenja nakon otklanjanja nedostataka evidentiranih prilikom prethodnog pregleda,a prema sljedećoj specifikaciji:  -U kuhinji ( u RO), na pojedinim osiguračima nedostaje zaštita od direktnog dodira- <b>NE ZADOVOLJAVA</b> -U prostoru TS, MO nije uzemljen. Kablovski regal nije uzemljen - <b>NE ZADOVOLJAVA</b> -Na RT-11 i RT-43, nedostaju pletenice na vratima (kratka veze između vrata i kućišta ormara)- <b>NE ZADOVOLJAVA</b> -U vešeraju, na RO nedostaju vrata - <b>NE ZADOVOLJAVA</b>	komplet	1	

		<p>-U hodniku (kod vešeraja) monofazna šuko utičnica nije pričvršćena - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 113, nepropisno je polaganje kabla za napajanje monofazne šuko utičnice u sanitarnom čvoru - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U hodniku (sobe 121-129), na monofaznoj šuko utičnici polomljen je poklopac. Nedostaje poklopac na razvodnoj kutiji. - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 126, jedna monofazna šuko utičnica nije pričvršćena (dnevni boravak)-<b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 123, polomljena je monofazna šuko utičnica (dnevni boravak)-<b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 321, jedna monofazna šuko utičnica nije uzemljena (dnevni boravak, s ulaza lijevo) - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 328, jedna monofazna šuko utičnica nije uzemljena (dnevni boravak, s ulaza desno) - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U hodniku (RT-32), polomljen je prekidač rasvjete - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 323, jedna monofazna šuko utičnica nije uzemljena (dnevni boravak, s ulaza lijevo). Jedna monofazna šuko utičnica u kuhinji je demontirana- <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U hodniku (kota 0, prizemlje) polomljena je monofazna šuko utičnica - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U hodniku (kota 2, desno) polomljen je prekidač rasvjete - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 331, dvije monofazne šuko utičnice nijesu uzemljene (dnevni boravak, s ulaza, pravo) - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 338, jedna monofaz. šuko utičnica nije uzemljena (dnevni boravak, desno) - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 337, jedna monofazna šuko utičnica nije pričvršćena a jedna utičnica je polomljena (dnevni boravak) - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 333, jedna monofazna šuko utičnica je polomljena (dnevni boravak)-<b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 336, jedna monofazna šuko utičnica je polomljena (kuhinja)-<b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 334, rasvjeta u sanitarnom čvoru nije propisno instalirana-<b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 335, jedna monofazna šuko utičnica je polomljena i</p>		
--	--	--	--	--

		<p>nije uzemljena (dnevni boravak). - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U hodniku (kota3, RT-50), polomljena je monofazna šuko utičnica a jedna nije pričvršćena-<b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U hodniku (kota3, centralno), nedostaje poklopac na razvodnoj kutiji - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U hodniku (kota3, lijevo), nije pričvršćena monofazna šuko utičnica - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 341, jedna monofazna šuko utičnica nije uzemljena.(dnevni boravak). U kuhinji, trofazna utičnica je oštećena (»izgorela«). - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 347, jedna monofazna šuko utičnica nije uzemljena.(dnevni boravak, desno)- <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-Ispred ulaza u stambenu jedinicu 343, provodnici nijesu izolovani (postoji opasnost od direktnog dodira) - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 344, polomljen je taster za zvonce - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 314, nije uzemljena jedna monofazna šuko utičnica (dnevni boravak, desno).- <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 351, jedna monofazna šuko utičnica nije uzemljena.(kuhinja, desno). Na jednoj razvodnoj kutiji nedostaje poklopac. - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 253, jedna monofazna šuko utičnica nije uzemljena.(dnevni boravak, lijevo). - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 255, nijesu pričvršćene dvije utičnice (monofazna i trofazna)-<b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U hodniku (kota 5, desno, RT.62) monofazna šuko utičnica nije pričvršćena a na razvodnoj kutiji nedostaje poklopac. Jedna monofazna šuko utičnica nije uzemljena - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 242, jedna monofazna šuko utičnica nije uzemljena.(dnevni boravak, pravo). Na trofaznoj utičnici polomljen je poklopac. - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stamb. jedinici 243, impedansa petlje kvara iznosi 22 Ω - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 244, polomljen je prekidač rasvjete u kuhinji. - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 232, monofazna šuko utičnica nije uzemljena (dnevni boravak, s ulaza desno) a u kuhinji, jedna monofazna šuko utičnica je polomljena a</p>		
--	--	---	--	--



		<p>druga nije pričvršćena. Jedno rasvjetno tijelo nije pričvršćeno. - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U hodniku (kota 1, RT-41) monofazna šuko utičnica i prekidač rasvjete nijesu pričvršćeni-<b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 135, polomljena je jedna monofazna šuko utičnica. - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 136, nije uzemljena jedna monofazna šuko utičnica.- <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 131, nijesu uzemljene dvije monofazne šuko utičnice (dnevni boravak, pravo s ulaza) a jedna monofazna šuko utičnica je polomljena - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U prizemlju, hol., polomljena je jedna monofazna šuko utičnica. Na jednoj razvodnoj kutiji nedostaje poklopac. - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p> <p>-U stambenoj jedinici 153, monofazna šuko utičnica je polomljena a jedna monof.šuko utičnica nije pričvršćena. U sanitarnom čvoru nepropisno je polaganje kabla za napajanje monof.šuko utičnice. U kuhinji, na razvodnoj kutiji nedostaje poklopac. - <b>NE ZADOVOLJAVA</b></p>		
<b>UKUPNO HE PIVA</b>				

Napomena:

- Nakon završetka usluga potrebno je dostaviti Izvještaj o izvršenim ispitivanjima.
- Fakture se dostavljaju za organizacione djelove posebno prema stvarnom obimu izvršenih usluga uz dostavljanje potvrda o izvršenim poslovima potpisanih od strane ovlašćenih lica Naručioca i Ponuđača.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE  
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU<sup>1</sup>**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 20-00-3879  
Mjesto i datum: Nikšić, 06.09.2017.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Igor Noveljić, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

### **I z j a v u**

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-22245 od 14.06.2017.godine i Ugovora o javnoj nabavci usluga po partijama kako slijedi: Partija 1: Zaštitne mjere na dovodnom cjevovodu: Izgradnja odgovarajućih podesta, stepeništa i zaštitnih ograda; Partija 2: Popravka električnih instalacija (zamjena oštećenih električnih kablova); Partija 3: Postavljanje i održavanje leđobrana na ljestvama i Partija 4: Ispitivanje sredstava za rad za potrebe EPCG AD,

uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Izvršni direktor**  
Igor Noveljić

---

<sup>1</sup>Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA  
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU  
SUKOBA INTERESA <sup>2</sup>**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 20-00-3881  
Mjesto i datum: Nikšić, 06.09.2017.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-22245 od 14.06.2017.godine za nabavku usluga po partijama kako slijedi: Partija 1: Zaštitne mjere na dovodnom cjevovodu: Izgradnja odgovarajućih podesta, stepeništa i zaštitnih ograda; Partija 2: Popravka električnih instalacija (zamjena oštećenih električnih kablova); Partija 3: Postavljanje i održavanje leđobrana na ljestvama i Partija 4: Ispitivanje sredstava za rad za potrebe EPCG AD,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Igor Noveljić

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević

---

<sup>2</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE  
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)  
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA<sup>3</sup>**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 20-00-3880  
Mjesto i datum: Nikšić, 06.09.2017.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-22245 od 14.06.2017.godine za nabavku usluga po partijama kako slijedi: Partija 1: Zaštitne mjere na dovodnom cjevovodu: Izgradnja odgovarajućih podesta, stepeništa i zaštitnih ograda; Partija 2: Popravka električnih instalacija (zamjena oštećenih električnih kablova); Partija 3: Postavljanje i održavanje leđobrana na ljestvama i Partija 4: Ispitivanje sredstava za rad za potrebe EPCG AD,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Presjedavajući član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Darko Jevrić, dipl.pravnik

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Andrija Lazović, dipl.ecc.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Milorad Raičević, dipl.el.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Milan Radović, dipl.maš.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Zoran Đurović, dipl.maš.ing.

---

<sup>3</sup>Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

## METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) * 100$$

Gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

C<sub>p</sub> – ponuđena cijena (sa PDV)

C<sub>min</sub> – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

*(naziv ponuđača)* \_\_\_\_\_

podnosi

\_\_\_\_\_ *(naziv naručioca)*

**PONUĐU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine  
za nabavku**

\_\_\_\_\_  
*(opis predmeta nabavke)*

**ZA**

Partiju \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

Partiju \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

## SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja (za cjelinu ili za sve partije za koje se predaje ponuda)



## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

### Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

### Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB <sup>4</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>4</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude<sup>5</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>6</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>5</sup> Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>6</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podnosiocu zajedničke ponude<sup>7</sup>

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	....

<sup>7</sup>Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB <sup>8</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>8</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**Podaci o članu zajedničke ponude<sup>9</sup>:**

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB <sup>10</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>9</sup>Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

<sup>10</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude<sup>11</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>12</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>11</sup>Tabelu „Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>12</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**FINANSIJSKI DIO PONUDE****FINANSIJSKI DIO PONUDE Partija 1:**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
...								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

---

*(ime, prezime i funkcija)*

---

*(potpis)*

M.P.

**FINANSIJSKI DIO PONUDE Partija 2:**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
...								
Ukupno bez PDV-a					€			
PDV					€			
Ukupan iznos sa PDV-om:					€			

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

---

*(ime, prezime i funkcija)*

---

*(potpis)*

M.P.



**FINANSIJSKI DIO PONUDE Partija 3:**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
Ukupno bez PDV-a								€
PDV								€
Ukupan iznos sa PDV-om:								€

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

---

*(ime, prezime i funkcija)*

---

*(potpis)*

M.P.

**FINANSIJSKI DIO PONUDE Partija 4:**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
...								
UKUPNO HE PERUĆICA								
7								
...								
UKUPNO HE PIVA								
Ukupno bez PDV-a (ukupno He Perućica + ukupno HE Piva)					€			
PDV (ukupno He Perućica + ukupno HE Piva)					€			
Ukupan iznos sa PDV-om: (ukupno He Perućica + ukupno HE Piva)					€			

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

---

*(ime, prezime i funkcija)*

---

*(potpis)*

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI  
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA  
/PODUGOVARAČA<sup>13</sup>**

(ponuđač) \_\_\_\_\_

**Broj:** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum:** \_\_\_\_\_

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
(*ime i prezime i radno mjesto*) \_\_\_\_\_, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  
(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

### Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za nabavku \_\_\_\_ (*opis predmeta*) \_\_\_\_\_, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_  
(*potpis*)

M.P.

<sup>13</sup> Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

## **DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

**PARTIJA 4:**

U ponudi dostaviti ovlaštenje Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore za obavljanje ove vrste usluga.

## **DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti (POSEBNO ZA SVE PARTIJE):

listu glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primiocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuđač za izvršavanje konkretnih usluga,

izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

<b>LISTA GLAVNIH USLUGA IZVRŠENIH U POSLEDNJE DVIJE GODINE</b>
--

Redni broj	Primalac (kupac)	Broj i datum zaključenja ugovora	Godina realizacije ugovora	Vrijednost ugovora (€)	Kontakt osoba primaoca (kupca)
1					
2					
...					

Sastavni dio Liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine su potvrde o izvršenim uslugama izdatih od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjavu ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_

*(ime, prezime i funkcija)*

\_\_\_\_\_

*(potpis)*

M.P.

**IZJAVA**  
**O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,**  
**ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE**  
**BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA**

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)

### Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavi usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Status (radni odnos/ drugi oblik angažovanja)	Licence, odobrenja i slično	Funkcija koju će obavljati u izvršenju predmetne nabavke
1					
2					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
*(ime, prezime i funkcija)*

\_\_\_\_\_  
*(potpis)*

M.P.

**IZJAVA****O TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI I OSPOSOBLJENOSTI I O  
KAPACITETIMA KOJIMA RASPOLAŽE PONUĐAČ ZA IZVRŠAVANJE  
KONKRETNIH USLUGA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da je ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ tehnički opremljen i osposobljen za vršenje predmetnih usluga i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavi, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Vrsta i karakteristika opreme	Pravni osnov korišćenja opreme (svojina/zakup/podugovor...)	Godina proizvodnje	Količina	
				Količina sa kojom ponuđač raspolaže	Količina opreme koja će biti angažovana na realizaciji ugovora
1					
2					
3					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.



**IZJAVA O  
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA<sup>14</sup>**

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

Da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
- .....

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

<sup>14</sup> Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

## NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

### IDENTIČAN ZA SVE PARTIJE

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca** EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br.2 Nikšić, PIB: PIB 02002230, broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Igor Noveljić, Glavni finansijski direktor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**Ponudāča** \_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku usluga za potrebe HE „Perućica“ br. 71/17 od 21.09.2017. godine po partijama;  
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_;  
Ponuda ponudāča (naziv ponudāča) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga.

Usluge obuhvataju: Partija \_ \_\_\_\_\_.

Ponuda čini sastavni dio ovog Ugovora.

### II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 2

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi \_\_\_\_\_ € (Eura).

PDV 19% u iznosu od \_\_\_\_\_ €.

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi \_\_\_\_\_ € (\_\_\_\_\_ Eura).

#### Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti po završetku ugovorenog posla, u roku od 60 kalendarskih dana po ispostavljenoj fakturi za izvršene usluge.

## Član 4

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u članu 3 ovog Ugovora, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

## Član 5

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Za Naručioca  
U vezi tehničkih pitanja  
Kontakt osoba: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

U vezi prijema faktura i realizacije Ugovora  
Direkcija za nabavke i logistiku  
Kontakt osoba: Nina Nikolić  
E-mail: [nina.nikolic@epcg.com](mailto:nina.nikolic@epcg.com)

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora i dostavlja se na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću, na ruke Radovana Radojevića.

Za Izvršioca:  
Za tehnička pitanja  
Kontakt osoba: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

Za sačinjavanje fakture  
Kontakt osoba: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

## III ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

## Član 6

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora izvršiti u periodu \_\_\_\_\_.

Ako Izvršilac zakasni sa završetkom usluga svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupnih usluga, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da se iznos ugovorene kazne može odbiti od vrijednosti izvršenih usluga.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene usluge, niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvršenih usluga oduzme Izvršiocu i ustupi trećem licu, a sve o trošku Izvršioca.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izvršilac nema pravo na bonus za ranije izvršenje ugovorenih usluga.

### **Član 7**

Mjesto izvršenja ugovora: \_\_\_\_\_.

## **IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

### **Član 8**

Izvršilac se obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvede u skladu sa Ponudom br. \_\_\_\_\_ koja je sastavni dio Ugovora;
- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvede radnom snagom koja je navedena u Ponudi br. \_\_\_\_\_;
- Da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da sa Naručiocem potpiše poseban ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu (Prilog I);
- Da se u toku vršenja ugovorenih usluga pridržava mjera zaštite životne sredine
- Da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom;
- Da o svom trošku obezbijedi svu pripremu radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu, pomoćna sredstva za izvođenje radova, smještaj i ishranu radnika i sl..

## Član 9

Naručilac se obavezuje:

- Da vrši kontrolu kvaliteta vršenja usluga neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
- Da Izvršiocu uredno plati za izvršene usluge na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

## V GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

### Član 10

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje posla na iznos od \_\_\_\_\_ € (\_\_\_\_\_ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom vaznosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka završetka usluga.

Izvršilac se obavezuje da se postara o tome da Garancija za dobro izvršenje posla bude važeća i primjenljiva sve dok Izvršilac ne izvede i završi ugovorene usluge.

U smislu prethodnog stava, ukoliko Izvršilac ne stekne pravo na povraćaj garancije 30 dana prije datuma prestanka garancije, Izvršilac se obavezuje da produži važnost garancije.

### Član 11

Garancija za dobro izvršenje posla treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvršiocu Garanciju.

## VII ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE

### Član 12

Izvršilac je dužan da obezbijedi primjenu mjera zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, odgovoran je Izvršilac po svim osnovama.

### Član 13

Izvršilac je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u izvođenju radova (sopstveni otpad Izvršioca) i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

## Član 14

Ukoliko dodje do narušavanja životne sredine, Izvršilac je dužan odmah, bez odlaganja, obavijestiti Naručioca.

U slučajevima iz prethodnog stava, Izvršilac je dužan da Naručiocu isplati novčanu nakandu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvršilac je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime oklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine usljed izvršenja usluga Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog, uključujući i garantni rok.

## VIII RASKID UGOVORA

### Član 15

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom a naročito:

- U slučaju kada nadzorni organ Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet izvedenih usluga odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca;
- U slučaju da se Izvršilac ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza, nedolično ponaša tokom obavljanja posla, kasni sa dolaskom u smjenu, dozvoljava boravak neovlašćenih lica u prostorijama Naručioca, i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.
- Ukoliko Izvršilac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ukoliko Izvršilac postane nesolventan ili ode u stečaj.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac ima pravo da angažuje treće lice na teret Izvršioca.

### Član 16

Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida izvršenja usluga Naručilac i Izvršilac se obavezuju da preduzmu potrebne mjere da se izvršene usluge zaštite od propadanja.

Troškove zaštite snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida izvršenja usluga.

## IX OSOBLJE IZVRŠIOCA

### Član 17

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi

razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

### **Član 18**

Izvršilac se obavezuje da obezbijedi da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 (dvije) godine po isteku ovog ugovora, njegovo osoblje ne iznosi bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

## **X OSTALE ODREDBE**

### **Član 19**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

### **Član 20**

Ugovorne strane su saglasne da se na sva prava i obaveze ugovornih strana, koja nijesu regulisana ovim Ugovorom, primjenjuju uslovi iz Tenderske dokumentacije, kao i važeći zakonski i podzakonski propisi Crne Gore.

### **Član 21**

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud Crne Gore.

### **Član 22**

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvršiocu, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

### Član 23

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom obostranog potpisivanja i predaje Naručiocu od strane Izvršioca Garancije iz člana 10 i 13 ovog Ugovora.

NARUČILAC

IZVRŠILAC

### SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).*



*Prilog I*  
*(Ponudāci nijesu u obavezi da dostave u Ponudi ugovor*  
*o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu i*  
*međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima*  
*kod pružanja usluga)*

## **U G O V O R**

### **O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU I MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA KOD PRUŽANJA USLUGA**

Na osnovu Ugovora br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine o pružanju usluga za potrebe Direkcije za opšte usluge: \_\_\_\_\_, zaključenog između EPCG AD Nikšić (Naručilac) i \_\_\_\_\_ (Izvršilac), nakon otvorenog javnog nadmetanja br. \_\_\_\_\_, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine i Ponude Izvođača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine, a na osnovu člana 22 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list RCG“, br. 34/14) i člana 17 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, zaključuje se

**UGOVOR**  
**O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU**  
**MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA**  
**KOD PRUŽANJA USLUGA**

**Između:**

**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić**, Vuka Karadžića 2, Nikšić,  
ž.r. 535–55–11, Prva banka Crne Gore AD Nikšić, PIB 02002230, PDV reg. br. 20/31–00112-1 koju zastupa direktor \_\_\_\_\_ (u daljem tekstu: **Naručilac**)  
i

\_\_\_\_\_,  
ž.r. \_\_\_\_\_; PIB \_\_\_\_\_;  
koju zastupa direktor \_\_\_\_\_ (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je organizovanje i sprovođenje mjera zaštite na radu u toku pružanja usluga: \_\_\_\_\_.

**ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU**

**Član 2.**

U skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i aktima EPCG AD Nikšić iz oblasti zaštite na radu: Pravilnika o ZNR (br.10-00-6810/1 od 08.03.2012.god.) i Uputstva za bezbjedan rad u elektroenergetskim objektima (br. 10-00-7370 od 16.03.2012.god) **Naručilac** se, prije i u toku izvršenja usluga \_\_\_\_\_, obavezuje da:

- Prije početka izvršenja usluga **Izvršioca** upozna sa mjestom izvođenja usluga, sa uputstvima koja se odnose na izvođenje usluga, sa internim pravilima i dokumentima vezanim za zaštitu na radu, kao i sa pravilima za poštovanje radne i tehnološke discipline.
- **Nadležni** rukovodilac obezbijedi nadzor nad izvršenjem usluga i „Nalogom za rad“ odredi odgovornog rukovodioca radova, kao i odgovornu osobu za osiguranje mjesta rada i izdavanje dozvole za rad.
- **Odgovorna** osoba za osiguranje mjesta rada, prije početka vršenja usluga, izvrši sva potrebna obezbjeđenja na mjestu izvršenja i zajedno sa odgovornim rukovodiocem radova i **Izvršiocom** izvrši provjeru bezbjednosnih mjera. Nakon obezbijedenja mjesta rada, u pisanoj formi izda „Dozvolu za rad“.

- Obezbijedi da odgovorna osoba za obezbjeđenje mjesta rada, koja vrši potrebna obezbjeđenja na mjestu izvršenja usluga, ispunjava posebne psihofizičke sposobnosti za ovaj rad, da je obučena i da izvršena provjera njegovog znanja, te da posjeduje odgovarajući izolacioni alat, pribor i uređaje, pomoćna sredstva, zaštitnu opremu, lična zaštitna sredstva i drugo.
- Onemogući sve aktivnosti, koje bi doprinijele narušavanju bezbjednosnih mjera na mjestu izvršenja usluga na način što će zabraniti pristup u pogonskim prostorijama, ili uređajima i pogonima u kojima se, ili pomoću kojih se vrše potrebna isključenja ili omogućavaju potrebna obezbjeđenja (zaključavanjem prostora, isticanjem natpisa na ulaznim vratima ili na drugim pogodnim mjestima, ogradjivanjem NN ormara ili uređaja za postizanje drugih potrebnih obezbjeđenja, postavljanjem opomenskih tablica i sl.).
- Odgovorno lice Izvršioca upozna sa načinom postizanja svih potrebnih obezbjeđenja na mjestu izvršenja usluga i dostavi mu pisani dokument "Dozvola za rad u postrojenjima", potpisan od strane odgovornih lica Naručioca i Izvršioca, kao potvrdu da su izvršena sva potrebna obezbjeđenja.
- Upozna Izvršioca sa posebnim zonama opasnosti, ako postoje (prisustvo svih vrsta instalacija u zoni izvođenja radova uključujući instalacije pod naponom, prisustvo posebno osjetljivih dijelova postojećih elektroenergetskih objekata na kojima se predviđa izvođenje dijela radova, eventualno prisustvo opasnih materija i sl.) i upozna ga sa pravilima za izvođenje radova i pravilima ponašanja u toj zoni.
- Odgovorni rukovodilac radova sa Izvršiocom prati usvojeni plan i dinamiku izvršenja usluga u kojima će biti jasno definisani uslovi vršenja istih.

### Član 3.

Izvršilac usluga je obavezan da, prije početka vršenja usluga: \_\_\_\_\_, stavi na uvid Stručnom licu za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca: imenovanje odgovornog lica, spisak zaposlenih koje će angažovati na realizaciji osnovnog Ugovora, uvjerenja o osposobljenosti za bezbjedan rad za sva angažovana lica, uvjerenja o izvršenim zdravstvenim pregledima angažovanih lica; uvjerenja o ispravnosti oruđa, uređaja i transportnih sredstava. Na osnovu Bilateralnog sporazuma, sva dokumentacija treba biti dobijena od ovlašćenih organizacija iz Crne Gore, osim zdravstvenih uvjerenja iz Republika: Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ukoliko su potpisana od strane doktora medicine rada. Sve navedeno će se konstatovati zapisnikom, potpisanim od strane imenovanog odgovornog lica Izvršioca i stručnog lica Naručioca.

Ukoliko se u toku trajanja ugovornog odnosa ukaže potreba da Izvršilac angažuje i druga lica na realizaciji osnovnog ugovora isti je dužan, da, prije njihovog angažovanja i uvođenja u posao, obavijesti stručno lice za zaštitu na radu Naručioca i uz spisak lica stavi na uvid sve potrebne dokaze kao i za zaposlene iz stava 1 ovog člana, što će se, takođe, konstatovati zapisnikom potpisanim od strane stručnih lica, koje Naručilac i Izvođač odrede.

### Član 4.

Izvršilac usluga je obavezan da obezbijedi sprovođenje mjera koje je naložilo lice koje je odgovorno za sprovođenje mjera zaštite na radu i postupa po nalogu ovlašćenog lica Naručioca, ili stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca.

## Član 5.

Izvršilac usluga je obavezan da preko stučnog lica za poslove zaštite na radu, ili odgovornog rukovodioca radova preduzme sljedeće mjere:

- Imenuje odgovornog rukovodioca.
- Ispunjava i sprovodi sve mjere zaštite i mjere obezbjeđenja koje se odnose na bezbjednost pripadajućih zaposlenih, imovine i sredstava za rad.
- Mjesto vršenja usluga uređuje tako da se na njemu može bezbjedno obavljati rad i kretanje zaposlenih, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava.
- Mjesto vršenja usluga obezbijedi od pristupa lica koja nijesu zaposlena i od prilaza transportnih sredstava koja ne vrše prevoz za potrebe izvođenja radova.
- Organizuje vršenja usluga tako da zaposleni jednog poslodavca (Naručioca) pri izvođenju radova ili usluga ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenih kod drugog poslodavca (Izvođača ili Izvršioca), ukoliko se dođe u situaciju da jedni i drugi istovremeno obavljaju radove ili usluge u istim zonama.
- Sva sredstva za rad budu ispravna i periodično pregledana u skladu sa važećim propisima.
- Po potrebi preduzme sve mjere za zaštitu od buke, vibracija, prašine i slično.
- Upotrebljava uređaje za upravljanje, kontrolne instrumente i signalne uređaje.
- Upotrebljava zaštitne naprave, uređaje i blokade na sredstvima za rad.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara statički elektricitet, ako koristi takva sredstva.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara i izdvaja prašina.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima, prilikom čijeg se korišćenja izdvajaju opasne materije (gasovi, para, prašina i sl.).
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih nastaju visoke ili niske temperature.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima koja stvaraju buku i vibracije.
- Preduzme mjere zaštite na radu pri korišćenju ručnog mehanizovanog alata.
- Preduzme mjere zaštite na radu pri korišćenju, održavanju i transportu oruđa (sredstava za rad).
- Ne dozvoli emisiju štetnih materija u okolnu sredinu koja bi se javila kao posledica vršenja usluga. Preduzme i sve druge potrebne mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u toku vršenja usluga (sopstveni otpad Izvršioca) i postupa u svemu u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.
- Zaposleni budu snabdijevani odgovarajućim sredstvima i opremom lične i kolektivne zaštite na radu u skladu sa važeći propisima.
- Stara se o blagovremenom upućivanju zaposlenih na zdravstvene preglede, ako rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i da ne dozvoli rad zaposlenima koji ne ispunjavaju uslove o zdravstvenoj sposobnosti.
- Stara se o ispunjavanju obaveza koje se odnose na osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad.
- Svojim prisustvom i vršenjem nadzora nad primjenom mjera zaštite na radu obezbijedi sigurno izvođenje naročito opasnih radova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada.
- Udalji, odnosno odstrani sa posla zaposlene koji se ne pridržavaju propisanih mjera zaštite na radu ili ne koriste sredstva i opremu lične i kolektivne zaštite na radu.
- Bez odlaganja obustavi rad čim primijeti da je ugrožen život ili zdravlje zaposlenih.
- Sarađuje sa stručnim licem za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca, u sprovođenju mjera zaštite na radu.
- Odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, od nastanka, pismenim putem prijavi Inspekciji zaštite na radu svaku smrtnu povredu na radu, kolektivnu povredu na radu i tešku povredu

na radu, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbjednost i zdravlje zaposlenih na gradilištima.

- Obezbijedi da njegovi zaposleni budu jednoznačno obučeni i opremljeni odgovarajućom identifikacionom karticom.
- Obezbijedi da alati, pribori i uređaji, kao i pomoćni materijali i sredstva koja se koriste za realizaciju predmetnih radova, za vrijeme dok su uskladišteni, budu obezbijedeni od pomjeranja, da se ne nalaze na stazama ili prolazima i da ne predstavljaju smetnju za obavljanje drugih aktivnosti u zoni izvođenja radova ili u zonama skladištenja.
- Obezbijedi da je iznad mjesta kretanja i rada zaposlenih zabranjen prenos tereta, rad i kretanje drugih zaposlenih, ako nijesu preduzete mjere za zaštitu od padajućih predmeta.
- Obezbijedi da uređaji za prenos materijala, djelova i opreme ne smiju da se postavljaju iznad ulazâ u objekte, niti iznad prilazâ za zaposlene, a ukoliko se ovo ne može izbjeći postavljaju se zaštitne konstrukcije od padajućih predmeta.
- Preko odgovornog lica za izvođenje usluga pisanim dokumentom obavijesti Naručioca da su aktivnosti na vršenja usluga završene, uklonjen sav alat, pribor i uređaji, materijal i zaštitna oprema i da su radnici udaljeni sa mjesta izvođenja radova, te da je postrojenje na kojem su se vršile usluge spremno za upotrebu.
- Najkasnije pet dana prije početka vršenja usluga, Inspekciji rada dostavi prijavu o početku izvođenja radova ukoliko je predviđeno da radovi traju duže od 30 radnih dana i na kojima je istovremeno angažovano više od 20 lica.
- Odmah nakon potpisivanja ovog ugovora, imenuje odgovorno lice, koje će u ime Izvršioca saradivati sa odgovornim rukovodiocem radova Naručioca i stručnim licem za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca u postupku primjene i nadzora nad realizacijom ovog Ugovora u sprovođenju mjera zaštite na radu, o čemu će pisanim putem obavijestiti Naručioca.

## Član 6.

Sprovođenje mjera iz **Člana 5.** ovog Ugovora vrši Izvršilac usluga, preko ovlašćenog odgovornog lica na gradilištu; stručnog lica za poslove zaštite na radu, ili angažovanjem sa strane ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica, sa kojim je Izvršilac prethodno zaključio ugovor o obavljanju određenih poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Ako lica iz stava 1 ovog člana ustanove da se ne preduzimaju mjere iz **Člana 5.** ovog Ugovora, odmah će upozoriti odgovorno lice – direktora Izvršioca usluga na neizvršavanje pojedinih mjera i zakonske posledice koje mogu da nastanu.

U slučaju kada odgovorno lice – direktor Izvršioca usluga dozvoli dalji rad i pored preduzetih mjera u smislu predložene mjere zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstava za rad, od strane stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, lica iz stava 1 ovog člana dužna su da o tome obavijeste Inspekciju zaštite na radu.

## Član 7.

Izvršilac usluga je obavezan da odredi mjere za pružanje prve pomoći, gašenje požara i evakuaciju zaposlenih, u zavisnosti od vrste radnog mjesta i djelatnosti, kao i od broja zaposlenih i prisustva drugih lica na mjestima izvođenja radova.

Izvršilac je obavezan da u slučaju potrebe obezbijedi prevoz povrijeđenih lica do najbliže zdravstvene ustanove.

## Član 8.

Izvršilac usluga je obavezan da u toku izvođenja radova, na podesnim mjestima istakne znakove upozorenja, zabrane i druga obavještenja, a naročito u pogledu:

- zabrane pristupa nezaposlenim licima;
- bezbjednog kretanja zaposlenih, transportnih vozila i radnih mašina;
- mjera zaštite od struje i visokog napona;
- obavezne upotrebe sredstava i opreme lične i kolektivne zaštite na radu i
- svih drugih izvora opasnosti.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Član 9.**

Ugovorne strane su saglasne da upoznaju sve zaposlene koji će obavljati poslove, odnosno izvoditi određene radove na mjestu rada sa njihovim pravima i obavezama koja proističu iz pojedinih odredbi ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor Izvršilac usluga obavezno dostavlja Inspekciji zaštite na radu, najkasnije 5 (pet) dana prije početka izvođenja radova.

### **Član 10.**

Ugovorne strane su saglasne da se u pogledu trajanja ovog Ugovora, kao i mogućeg otkaznog roka, primjenjuju odredbe osnovnog Ugovora koji su ugovorne strane zaključile za izvršenje usluga: \_\_\_\_\_ i odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

## Član 11.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Izvršioca, a 2 (dva) primjerka za Naručioca.

**IZVRŠILAC USLUGA:**

---

**Direktor,**

---

---

**NARUČILAC:**

**EPCG AD Nikšić**

**Direktor,**

---

---

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

## I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

### 1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

### 2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podgovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.



### **3. Način pripremanja ponude sa podgovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podgovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podgovarača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podgovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podgovarača ili podizvođača.

### **4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podgovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podgovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

### **5. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

### **6. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

## **7. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

## **8. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

## **9. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

### **9.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

## **11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

#### **10. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

#### **11. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

#### **12. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

#### **13. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

#### **14. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana<sup>15</sup>, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

---

<sup>15</sup>u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

## **II IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU  
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

## UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.